

**Obuka komisija za usmjeravanje**

**Đeca s tjelesnim smetnjama u  
razvoju**

# I dio – opis i karakteristike smetnji u tjelesnom razvoju

# Tjelesne smetnje

Đeca sa **lakšim tjelesnim** smetnjama su samostalna kod svih radnji, osim koje zahtijevaju dobru spretnost ruku, kada im je potrebna manja, jednostavnija prilagođavanja i pomoćna sredstva.

---

Đeca sa **umjerenim tjelesnim** smetnjama se samostalno kreću po prostorijama ili na kraće razdaljine, djelimično izvode fizičke aktivnosti, nekad uz pomoć, nadgledanje ili tehnička pomagala.

---

Đeca sa **težim i teškim tjelesnim** smetnjama imaju male funkcionalne pokrete tijela i za kretanje potrebno korišćenje elektromotornih kolica, prilagođena pomoćna sredstva.

---

# Etiologija

prenatalni

natalni

postnatalni

# Klasifikacija, osnovi struktura motorike

## Primarna

- Posljedica direktnog oštećenja lokomotornog aparata.
- Dvije velike grupe:  
**urođena** i  
**stečena**

## Sekundarna


- Nisu posljedica direktnog oštećenja lokomotornog aparata već nastaju kao poremećaj funkcije i stanja drugih sistema i organa

# Urođeni etiloški faktori

**Endogeni** - sadržani u gametama i prenose se u nasleđe

**Egzogeni**, faktori okoline, koji djeluju na oplođeno jaje ili embrion spolja (endokrini poremećaj majke, manjak energetskih nutritivnih elementa, infektivna oboljenja majke, izlaganje zračenju, nepravilna implantacija oplođenog jajeta).

# Faktori stečene tjelesne smetnje



# Prilagođavanje

omogućavanje lakšeg kretanja kosom rampom

korišćenje kolica sa pomoćnim jastukom

mogućnost da izostaje prva dva časa (I smjena) i nadoknađivanje dopunskom nastavom

dodatno vrijeme za izvršavanje aktivnosti

povremena astistencija (obavljanje svakodnevnih životnih vještina)

stručna podrška fizioterapeuta

# Prilagođavanje

prilagođavanje prostora za kretanje pomoću kolica (lift)

prilagođena stolica (tapacairana sa pojasom)

veća radna površina

pribor (deblja olovka, deblji flomaster )

prilagođena sveska širokih linija i podebljanih margina

uvećan font, pisanje štapanim slovima (oba pisma)

orijentacija na papiru u donjem dijelu papira sveske

očigledna nastavna sredstva kontrasnih i zasićenih boja

dodatno vrijeme za izvršavanje svih aktivnosti

po potrebi više puta pročitati šta se zadatkom traži

pomoć pri obavljanju lične higijene, hranjenjenju, oblačenju

# **II dio – Rana intervencija**

# Rana intervencija



Rane godine života sadrže jedinstvenu mogućnost za uticaj na razvoj

Rana intervencija se definiše kroz sve oblike podsticanja usmjerenog đeci i savjetovanja roditeljima

U užem smislu odnosi se na porodicu i đecu od rođenja do treće godine, a u širem smislu na đecu predškolskog uzrasta.

# *Pozitivni ishodi po dijete*

Rana intervencija takođe ima terapeutsku ulogu za đecu, koja već imaju razvijen neki oblik kašnjenja u razvoju. Na taj način se pomaže u smanjenju zaostajanja, preventivno djeluje na pogoršanje.

Rana intervencija može preventivno djelovati na uticaj rizičnih faktora. To se postiže nudnjem adekvatnog načina stimulisanja, interakcije đeteta i okoline od najranijeg uzrasta.

Smanjuje moguće propratne negativne uticaje: nefunkcionalna, neprihvatljiva ponašanja, koja mogu negativno uticati na porodicu u cjelini ili na razvijanje očekivanog nivoa samostalnosti đeteta.

# *Pozitivni ishodi za roditelje*



Rana intervencija štiti roditelje od poteškoća koje donosi samo nošenje s emocionalnim problemima, doprinosi procesu prihvatanja.

Poboljšava interakciju dijete - roditelj, podstiče stvaranje uravnoteženog emocionalnog odnosa, te preventivno djeluje na sprovođenje nepoželjnih postupaka po dijete.

Sprečava da roditelji budu uskraćeni za relevantne informacije: dijagnoza, znanje o očekivanom đetetovom razvoju, tđnačinima stimulacije razvoja.


# *Pozitivni ishodi za porodicu*

Rana intervencija može preventivno djelovati na usvajanje nepogodne uloge unutar porodice braće i sestara, uslijed čega može biti ugrožen i njihov razvoj ili biti stimulisan razvoj neadekvatnih oblika ponašanja.

Rana intervencija omogućava da se porodica kao sistem prilagođava situaciji nošenja s problemima vaspitanja đeteta sa smetnjama.

Smanjenje pritiska na porodicu pronalaženjem adekvatnih usluga (vrtić, socijalna pomoć, adekvatni materijali za rad, razvojno podsticajni programi i sl.)

# *Pozitivni ishodi za društvo*



Podiže svijest članova društva na postojanje đece sa smetnjama u razvoju koja su dio društvene zajednice i imaju pravo na podršku.

Rana intervencija nudi dugoročno đetetu različite mogućnosti: za razvoj samostalnosti odrasle osobe, koja će biti manje zavisna o sistemu socijalne zaštite.

Psihofizički razvoj ogleda se u odstupanjima od uobičajenog razvoja kako na tjelesnom tako i na emocionalnom, kognitivnom i socijalnom planu.

---

Različiti oblici i težina poremećaja pokreta i položaja tijela

---

Smanjena/onemogućena funkcija pojedinih dijelova tijela (najčešće ruku, nogu i kičmenog stuba)

---

Nepostojanje djelova tijela (najčešće urođena nerazvijenost pojedinih dijelova ruku ili nogu ili je dijete ostalo bez dijela/cijelog ekstremiteta zbog bolesti (amputacija oboljelog dijela) ili nezgode

---

# Razvoj

Prva godina života je vrijeme kada dijete počinje stvarati sliku o sebi i svijetu oko sebe što je osnova za kasniji razvoj.

---

Prvi odgovori i aktivnosti su motorički i zbog toga je najranije iskustvo učenja motoričko učenje (uz učenje iz socijalno-emocionalnog spektra razvoja).

---

U početku dijete uči istražujući svoje tijelo čulima dodira, ukusa i vida da bi se vrlo brzo usmjerilo na proučavanje okoline dodirujući, probajući i gledajući oko sebe.

---

Kako dijete raste, ono otkriva sebe kroz pokrete, a kasnije postaje svjesno i sebe kao ličnosti. Slike o sebi i okolini dobijaju stabilnost kada dijete ima mogućnosti kontaktiranja s objektima, da ih „vidi“ kroz pokret i manipulaciju

---

# Svrha

Buđenje potencijala i podsticanje interesa tako da ono želi učiti kroz interakciju sa svojom okolinom.

---

**Stalno pružanje različitih motornih i senzornih iskustava i informacija.**

---

**Podrška da se što bolje koristi svime iz svoje okoline kao što su ljudi (najvažniji podsticaj jer ima i emocionalnu i socijalnu komponentu), stvari i igračke u razvijanju svojih psihomotornih sposobnosti.**

---

**Omogućiti sticanje istih iskustava na način koji je najoptimalniji u odnosu na njegove psihofizičke mogućnosti organizovane situacije iz svakodnevnog života i stvarati od njega aktivnog učesnika koji će imati ugodna i manje ugodna iskustva u interakciji sa svojom okolinom.**

---

---

## **Tipično dijete ranoj intervenciji**

---

Otežana manipulacija predmetima iz okoline pa njegova sposobnost učenja može biti usporena nemogućnošću usvajanja i kontrole pokreta.

---

Iskustva udaljenosti (razmaka), prostorni odnosi, promjene visine, brzine, dubine, oblika, veličine, težine, kvaliteta i temperature mogu biti ograničena jer motorički razvoj odstupa od uobičajenog obrasca formiranja voljnog pokreta bilo da vremenski kasni ili se ni ne razvije.

---

Strah od pokreta i novih situacija

---

Često teškoće prilikom hranjenja, kretanja, dok sjedi

---

# *Ciljevi rane intervencije*

**Da pomogne svestranom razvoju funkcije i sposobnosti organizama u uklanjanju ili ublažavanju smetnji**

**Da zadovolji prirodne, biološke i psihološke potrebe za kretanjem i igrom stvarajući optimalne uslove za rast i razvoj**

**Da pomoću određenih stimulativnih, reeduksionih i aktivnih psihomotornih vježbi pomogne rehabilitaciju**

# Konkretno

da utiče na socio-emocionalni razvoj



da razvije grubu i finu motoriku i doprinese opštem razvoju



da utiče na opšti senzomotorni razvoj



da razvije higijenske navike;



da doprinese fizičkoj i psihičkoj relaksaciji



da uz određenu motornu aktivnost pomogne razvoju govora



da utiče na razvoj osnovnih gnostičkih funkcija



da razvija vizuelnu percepciju i prostornu orijentaciju



da razvije finu motoriku ruku i prstiju preko taktilno-kinestetičke aktivnosti.

# *Zadaci programa rane intervencije*

Sprečavanje teškoća, smanjuje uticaj rizičnih faktora na razvoj, odnosno, ograničava ih na najmanju moguću mjeru.

Primjenjuje se na različite grupe: riziko i s već utvrđenim smetnjama razvoja.

Kroz igru i svakodnevne aktivnosti treba podsticati kretanje, koristeći preporuke fizioterapeuta - koje položaje i oblik kretanja treba uvježbavati.

Česte su i smetnje u govornom razvoju različitih uzroka. Logopedski rad treba početi i prije navršene prve godine života, a osobito je važno uputiti članove porodice kako će kroz svakodnevne aktivnosti i igru podsticati razvoj govornog aparata i glasovno-govorni razvoj

U vaspitno-obrazovne i rehabilitacijske programe uključiti aktivnosti koje omogućuju mnogo kontakata i različitih iskustava u socijalnim odnosima sa što je više moguće druge đece i odraslih.

Porodicu treba podsticati da dijete vodi izvan porodičnog kruga i omogući mu ista iskustva kao što imaju i druga đeca.

# III dio – Prilagođavanje

# Obrazovne implikacije

Osamostaljivanje, integracija, podsticanje interesovanja u skladu s potencijalima.

Organizacija nastave, prilagođavanju, metodskim pristupima.



pri kretanju, šeđenju, orientaciji u prostoru, na papiru;

u usvajanju pojmova, računanju, pisanju, likovnom izražavanju; rukovanju priborom, provjeru znanja u predviđenome vremenu;

u sprovođenju higijenskih navika...

u komunikaciji, da razumljivo ispriča priču, odgovori na pitanja;

da učestvuje u nastavi fizičkoga vaspitanja


Pomagala



Kolica na ručni pogon-  
Sklapanje, podizanje  
naprijed - nazad,  
skidanje točkova,  
namiještanje, ulošci

Kolica na električni  
pogon -  
Sklapanje, namiještanje,  
baterija, ulošci


Hodalice



Džoystik  
za palac

Specijalni  
miševi

Tastature



Najpovoljniji je radni sto kod kojeg je moguće prilagođavanje visine i nagiba radne ploče koja ima štitnike (povišen rub) sa svih strana koji sprečava padanje knjiga, svesaka, papira i pribora sa stola.

Olovke većeg obima koji olakšava hvat, mekane olovke koje ostavljaju izraženiji (tamniji) trag

Držači koji se montiraju na pisači pribor i pribor za crtanje prilagođeni individualnim potrebama učenika



Sveska ili radni listovi većih formata (A4 ili većih), širih proreda (većih kvadratića) sa izraženim graničnim linijama fiksatori papira na principu vakuma ili ljepljivih traka.




Pribor koji omogućava rukovanje



JU Resursni centar za đecu i mlade Podgorica, za tjelesne i smetnje vida: rana intervencije, izrada IROP-a, organizovanje i realizacija nastavnoga procesa. Profesionalci pružaju metodske i didaktičke preporuke, uputstva za nabavku i korišćenje pomagala, specijalizovane opreme i sl.

# Preporuke



Pristup objektu, učionica u prizemlju, hodalice, pomagala, prostor bez barijera, radni sto sa pokretnom pločom i mobilnim šedištem

Pomoć pri rukovanju udžbenicima, izradi testa, modela, likovnih i drugih radova, u vezi sa priborom i radnim materijalom, orientaciji u prostoru i na papiru, pisanju, crtanju, dodatno vrijeme

Uvećani format papira i font, pojačane linije, krupnije iscrtani kvadrati, prilagođen pribor za pisanje (trouglaste ili okrugle deblje grafitne olovke...), laptop, kalkulator, diktafon i dr

Saradnja s resursnim centrom